



PUO EA

MOHLOMPHEHI TONA-KHOLO, DR. MOEKETSI MAJORO

**MALEBANA LE BOEMO BA KOKOANA-HLOKO EA COVID19 KA HARE
HO NAHA EA LESOTHO LE HO FIHLA HOA ENTE.**

KA LA 22 PHUPU, 2021

Basotho ba heso, ebile libeke tse leshome le metso e robeli Naha ea Lesotho e behile kokoana hloko ea Covid 19 taolong. Ke eona nakong ena eo Naha e bileng ea fetela 'maleng o moputsoa. Nakong ena litšoaetso li bile ka tlase on **linoko tse hlano lekholong beke le beke**.

Litšoaetso: Leha ho le joalo, litlaleho tsa morao tjena li supa ha tšoaetso e phahama ka sekahla hoo e seng e nyolehetse ho **linoko tse robong lekholong**.

Ha ka nako e fetileng Nacosec e ne e fumana litšoaetso tse ka tlase ho **mashome a mararo** ke beke, ha joale li se li nyolohetse ho tse atamelang **makholo a mararo** ka beke.

Bafu. Lenane la bafu ka beke le ne le sa fete **hlano**, empa kajeno le nyolohetse ho bafu ba fetang **leshome le metso e mehlano ka beke**.

Kokoana hloko. Litlhahlobo tseo re li entseng ka thuso ea NICD (National Institute of Communicable Diseases ea South Africa) li supa hore boholo ba litšoaetso tsa morao tjena li bakoa ke mefuta e meraro ea kokoana-hloko ena, eleng e bitsoang **South African variant** (B.1.351), **delta variant** e fumanoeng Naheng ea India (B.1.617.2), le **UK mutation or lambda variant** (B.1.1.7), ha eane ea pele e fumanoeng Naheng ea China (B.1), e theohile haholo.

Litsi tsa Bophelo: ho amoheloa hoa bakuli ba kokoana-hloko ea Covid 19 litsing tsa bophelo le hona ho nyolohile ho tloha linokong tse ka tlase ho tse **hlano** ka beke ho ea ho tse **mashome a mabeli** ka beke. **Lenane la bakuli** ba hlokang Oxygen le nyolohile ho tloha ho **makholo a mabeli** ka khoeli ho ea ho **makholo a mararo** ka khoeli.

Ke qetella litaba tsa ka ka boemo ba kokoana-hloko ea Covid 19 ka ho supa hore **Setereke sa Leribe** ke sona se nang le litšoaetso tse ngata ho feta litereke tsohle tsa Lesotho. Ha ho tloa tšoaetso ka har'a **likolo** e ne e le Leribe. Ha ho tloa tšoaetso ka har'a **lifeme**, e ne e le Leribe. Ke ipiletsa ho lona linare hore litaba li mosenekeng. Lokisang boemo kapele-pele ho sireletsa bophelo ba Basotho.

Sechaba sa heso,

Litaba tsena tseo ke qetang ho li rapalatsa mona li bolela hore re lokela ho fetola mekhoa eo re ntseng re etsa lintho ka eona, ele ho boloka bophelo ba sechaba sena sa Motlotlehi.

Ka hona re le puso ea lona, re ipapisitse le boemo bona, re nkile qeto eo ke le phatlaletsang eona mona hore ho qala hosane ka khitla ea Labohlano la la 23 Phupu, naha e tlo nyolohela **maleng o pherese ho tloha ho o moputsoa.**

'Maleng ona o pherese re tla itšetleha ka melaoana ea bophelo e seng e ile ea phatlalatsoa. Leha hole-joalo, e re nke ke qoolle tse ling tsa lipheho tse ka sehlohong. Letona La Bophelo, Bahlanka ba NACOSEC, le matona ohle a amehang ba tla manolla lintlha tsena ka botlalo ho tloha ha ke tloha mona.

Lipehelo tsena ke tse latelang (ka nako tsohle ho ikamahanngoe le lipheho tsa bophelo tsa kokoana-hloko ea Covid 19):

- **Ho khinoa hoa motsamao oa bosiu ho tla qala ka 9:00pm ho fihlella 05:00am.**

- Lintho tsohle tse atisang tšoaetso (super-spreader activities) li tla notloa ka tsela e latelang:
 - **Likereke** li lumelletsoe ho amohela linoko tse sa feteng **mashome a mararo** tsa balumeli;
 - **Lepato**: ho lebelletsoe hore bafu ba latoe `moshareng hoseng hoa letsatsi la lepato, `me palo ea batho ba eang tšebeletsong ba se fete 100 e bang mosebetsi oo o tšoareloa kante;
 - **Likolo le litsi tsa thuto e phahameng** li tla `ne li tsoele-pele ka ho fapanyetsana nakong eo li buloang;
 - **Maeto a machaba a tla notloa, empa ho tla lumelloa tse latelang:**
 - **Tsamaiso ea thepa** le litšebeletso tsa mantlha.
 - **Bo rakhoebo** ho kenyeletsoa **baitšukuli** ba nang le li polomiti;
 - **Baqhubi ba makoloi** a nkang thepa kapa Sechaba se lumelletsoeng ho tšela;
 - **Baemeli ba linaha**;
 - **Batho ba eang lingakeng** (ba ena le mangolo a pakahatsang tsena)
 - **Basebetsi ba sebetsang kante ho naha**
 - **Batho ba amohelang litsieane tsa bona tsa khoeli le khoeli** le ba ilong ho sebetsana le litsieane tsa bona Aforeka Boroa;
 - **Barutuo a le baithuti** ba kenang likolo linaheng tsa kante;

- **Matichere a sebetsang kante ho naha;**
 - **Ba eang mafung** a batsoali, bana, le beng ka bafu;
 - **Batho ba nang le litlhoko tse ikhethang bona batla lokela ho etsa likopo ho letona la bophelo hore le li chaele monoana.**
- **Likhoebho tsa Mothamahane. Bareki ba lebeletsoe ho reka lino ka liphutheloana ba nto tsamaea; ha ho luloe hape ha ho noelloe seterateng.** Likhoebho tsena li lebelletsoe ho bula lipakeng tsa **8am le 6pm, Mantaha ho fihlela labohlano.**
 - **Likhoebho tsa thekiso ea lijo:** li tla amohela linoko tse **50** tsa batho ba rekang leho lula lipakeng tsa **6am le 8pm.**
 - **Libaka tsa kamohelo ea baeti:** li tla amohela baeti ka linoko tse **100**, ha bakeng sa **likopano le lithupelo** hotla amoheloa linoko tse **50;**
 - **Lipapali tseo ho sa thetsanoeng li lumelletsoe;**
 - **Libaka tsa ho ikoetlisa:** li lumelletsoe feela li etsetsoa kante, li se amohele **batho ba fetang 50.**
 - **Libaka tse sebetsanang le moriri:** li lumelletsoe, feela ho amohela batho ba entseng li appointment ele ho qoba tšubuhlellano;
 - **Lipitso:** ho sebe batho ba fetang 50, li tšoarelloe kante `me ebe tse buang ka litaba tsa Covid-19 feela.

Ho thibetsoe ka botlalo tse latelang:

- **Libaka tsa boithabiso (Night Clubs)** li koetsoe.
- **Mekete ea boithabiso le lipina.** *Libini li lumelletsoe feela ho tsoela-pele ho rekisa lihlahisoa tsa tsona, empa e seng ho bina.*

- **Lipapali tseo ho thetsanoang** nakong ea papali;
- **Libaka tsa boikhathollo**;
- Likopano tsa malapa kapa tsa boithabiso
- Likolo tsa lebollo;
- Liboka;
- Boipelaetso ba mofuta o feng kapa o feng.

Sechaba sa heso

Ha nke ke le amele ha khutšoanyane ka boemo ba li-ente tse re sireletsang khahlanong ke bokulo bo lebisang lefung le bakoang ke kokoana-hloko ena ea Covid 19.

Ka khoeli ea Tlhakubele re ile ra fumana li-ente tse **likete tse mashome a mararo le metso e tšeletseng** tsa ente e bitsoang AstraZeneca. Hamorao re ile ra boela ra fumana moqeqeko o tšoanang oa ente eo, 'me kajeno re se re entile *ka botlalo* Basotho ba likete tse **mashome a mabeli a metso e tšeletseng**.

Mekhahlelo e fumaneng ente ke **boetapele, baoki, litho tsa litsi tsa tšireletso tse moleng o kapele toantšong ea Covid 19, baqolotsi ba Litaba, bakuli banang le mafu a sa phekoheng, le maqheku**. Mosebetsi o setseng ke ho qetela mekhahelo ena le ho fetela mekhahlelong e hlahlamang, e leng ea **basebetsi, litho tsohle litsi tsa tšireletso, litichere tsohle, le Sechaba sohle se lilemo tse leshome le metso e supileng ho ea holimo**.

Ke motlotlo ho phatlalatsa hore pele khoeli ena e fela re lebeletse li-ente tsa **Johnson & Johnson** tse likete li makholo a mararo a metso e 'meli (302,000) tseo re li fuoeng ka thuso ea Ma-Amerika le African Union (AVAT, Africa CDC). Libekeng tse peli tse tlang re boetse re lebeletse li-ente tsa Sinopharm tse likete tse lekholo le mashome a mararo (130,000). Mafelong a khoeli ea phato re lebeletse li-ente tse likete tse lekholo tseo re li rekileng African Union (AVAT), 'me khoeli le khoeli re se re tla fumana lekholo leno la likete ho fihlela re qetile moqeqeko ohle oo re u rekileng oa li-ente tse etsang milione le likete tse lekholo (1.1 million). Sena se bolela hore khoeli le khoeli re se re tla enta Basotho ba likete tse lekholo ho tloha ka khoeli ea phato.

Ke motlotlo ho tlaleha hore 'Musu oa lona o lula o etsa maoala a ho fumanela Basotho liente, ka ho bua le bahlahisi le linaha tse nang le tsona.

Ha lipuisano li phetheloa, re tla le tsebisa Basotho ba Khabane. Ke rata hape ho leboha likhoebo tsa Basotho tse kentseng letsoho mosebetsing ona oa ho fumana liente. Ke motlotlo ho phatlalatsa hore Sesiua sa Letšoele le Beta Poho se kentse letsoho ho reka liente tsa Sinopharm tse likete li mashome a mararo (30,000). Hosale joalo, Sesiua se tla kenya letsoho ho lefella litjeho tsa ho tsamaisa liente tseo tsa Sinopham ho tloha China ho tla fihla Lesotho. Ke bolele hape hore Vodacom Lesotho le Morafo oa Taemane oa Letšeng li kentse letsoho ho lefella karolo e 'ngoe ea liente ho AVAT.

In order to communicate effectively with everyone including those who do not speak our language, I would like to share a few words in English.

In the last three weeks Covid infections and deaths as well as health system utilisation related to Covid 19 are increasing rapidly. The country has breached the threshold of epidemic control, which is 5 percent positivity rate. At 9-10% and rising, this level of infections, coupled with rising health system utilisation and a full blown third wave in South Africa necessitate a review of the current mitigation standard. Accordingly, government wishes to announce today that effective from **Friday midnight, 23rd July, 2021**, Lesotho shall move into **Purple Colour Code**. The published Risk Determination Framework outlines in detail what this means for movement of people, operation of business, and type of care needed.

The country expects about 400,000 doses of Johnson & Johnson and Sinopharm in the next few days and weeks, and also a monthly shipment of at least 100,000 doses monthly from the African Union African Vaccine Acquisition Trust (AVAT).

Khotso, Pula, Nala